



Бастаан туулбаларынын частушкаларга күрөх ыктылышына. Туулбалар бары көктөөхтүк кыттан, частушка арааһын ыллаатылар-туойдулар Новгородский уокругуттан "Чуоранчык" уһуһаан коллектива нууһа нуруотун национальнай дьөркөзү таһаһын иһээн, туор куоластарынан ыллаан доһу сөргөхсигитилэр. "Сайдым" туулбалар сахалыы таһаһы сайбагы кыттан, байаһы аһыт частушкалары дьөркөзү таһаһын кэбистилэр. Бары туулбалар угуу-субуу уочаһытаһаан күүдөх, иһээн-иһээн частушкалары ылла

Бу көрүү курактар кэннигэн дүүдүүлүүр субо председатели С.В.Митина тута түмүгү биллэрди. Частушка күрөсөр кыайылыаарынан Номородовской уокуруктан "Чуоралчык" ууһуаан коллективна буюмла. Иисис миастэни "Чаран", үсүһү "Сайдыы" түөлбө ыдлылар. Кыайылыахтар биригистөрүнөн наараадаланылар. "Куһуһугу кийи кулбуктунан" көрүү-кон-



Бу хувьсгалт "Куохари" үрэхээ үгсэнэ кубулуйан эрэр тыннан устууга хүрэх, олон км-ийн 7 частан бодуосанга эстрада сулустара нэгтгэмэлх концерт уонна салот ынтыһыннылар. Чурагчыбыт олохтоохторо кэлэн дуоһуйа сэннэһан, үөрөн-көтөн таррастылар.

Харитыскларга: бырааттыкка ыс түгөнгөдө.

СКУТУГАР...

ЧУРАПЧЫ

Бу дөңгө күн ыалдыктары алгындах алаадынан, бие ичирептөн кызынаабыт кылаабынан күндүдөктөтөр. Олохтоохтор, ыалдыктар бу жерге балча туурурун дубуттуткан асман, доңдуларынан, дөңунан күн туткан тарастар.

Айгалина АДАМОВА

за сроканкты + 50 % от стоимости

Т. КАРЛАШЕВСКИЙ, руководитель Чурапчинского филиала НВК "Саха

Эмгэг хамт залуучуудын ажиллагаа нь улс төр, эдийн засаг, соёл, гэрээний байдлыг дээшлүүлэх, иргэдийн амьдралыг сайжруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Виктор Филиппович Субуруускай аатынан совхоз Бүткөлтөсүз отделениелерге механикаторунан үлүш сындыан 1986 сындаахха "Эр дьон эришсэх динити-фермага" дьон ыгырылына ылымчыттарга куттылар фермага тахсыбыла. Үлүлүлүлүн бастакы сылылар тиндээхтөн 1700 кыууу кыбыла, оттон үлүс сылылар ынаах ахсыттан 2400 кылылары ситиспитэ, совхозка чемпионнаабыла. 1989 с. дьиз-көргөмүн араада кырыттарга. Кыллары кытары П. П. Соловьев дьиз-көргөм кытысыла. Итиннэ дараа кыларына суох үлүн көрдөрбүтүлү.

Баальшмайрын барьшта Виктор Филиппович 1993 салдлаажка Болтонголортон аан-миннайгынан турум-жута Вастакы сардлааһын буолан ыарахаттар элбех

бичлэр. Ыхтайны-тундлуу хэмэ буулан дон тутуу-
пугууан, биегтэ үдэлжон-хамсан олорухтарын
бараалцара, туһууан барар бараалазы туора
күршлоро, собууэбэттэ. Олоронри бичлэр санаабыт
санаатын олоххо килдэрэгтэ бичилж туруумута.
Хайнайыстайбатын тэриизэриг арешаа үлэдэбэт
хотонун кордэбулун биэрбэтэхтэ. Улахан меккуэр,
бичнаарылы түмүгэр төртүттэ үөскөн олорбут
"Дулжалаах" дээн сирн аналгыта, пай сүөһү, сыгы
ылбыта Бааһнайы хайнайыстайбатын "Дулжалаах" дэ-
эн ааттаабыта. Пайдырлар 8 ынаһыны 2 тэһэрһин, 5
тыһаһыны уонна 4 кыра сүөһүнү – барыта 19 төбөлөөрү
ылбытара Техоникаларатар "Насси" тракторы аап-
пачытара. Ожон байдалын сүөһүдэринин 30-ча
төбөлөөххө оттообуттара, сана хотон тутуубуттара.

Хаахайыстыба сэлбэ сайдан, бөргөнөө барбыта. Кредит ылан "МТЗ-82" трактор атылласыптарга. Ходуналарыныыраастан, тулсаран испиттэргэ, күрүө-хаһаа оһостуубуттара, лараж туттуубуттара. Бастаан бираалларыгар уосаттар оҥуулаарлорго, биит буолаха-тарына билистег улаатан хаахайыстыбаны байэлэргэ сүрүнүгүр дьон буолтулар Виктор Филиппович. Уо-ддустар кыра эрдэжэрттэн үлэргэ хаһааска уоруктэ-эктэр, хаһаас да үлэттэн толлон, көрө турбат дьон. Билиги кырайдьбыт, улар-хаһааска көмө, субсидия буолабыт. Хаахайыстыбаны уолубт Виктор Викто-рович салайар. Филиппович сэлбэһит, Димабыт меха-никаторбыт, механиктыт. Эдэрлэр үлэргэ багалар

сурдас, бэлэглэл, ба байрхан. Ойу олгохоо кирил-
гилсхэнэ дүн кирил эрэнэ дьол, дүн үср-кото
калсир.

Вилоритин турутуулан Чалдынгылар 30-ча улахан сүөһүлээхтэр, атылар ордуктаастар, 4 үөртө 50-ча салгылаахтар, 12 сүөһүнү ыыттар. Нүөтүгэ үрөхтөн үрдүтөр бааһына оностон сүөһү, сылт, сылоритэр анваан бурдук, эбисе ыһаллар. Вилорит сана сарааһынан быһыһыылыа кредит харчы ылан 50 тыһаҕаһы атыһылан күһүн туттарарда анваан нүөтүн туруорулар. Тыһаҕастар туруулары үгүстө "Бөрө" диип илассык хан гүөххэ тураллар. Дыһалариттэн чутас буолан күһүлгө баран иеростон, көмбүсүрө сүөһүгэ кыһыллыа.

Выйлал сайн! Имарат бичигч Борж Петрович Горохов "Сирхм" бичигийн хайгууриг хэвлэгчид бичлэгээр бичрэгчтэр. Ити гэрхлэгийн борж бичигчид олоролдөр. Үүгү ылыга, харгыгытар даганы нэгилдүрбачахтар. "Басгалагийн бичгүүмдари бичигч ооси тагарагылаахтыг үлдэи эбигч" дэлэлдөр. Сүлхүү ылыгыга, үгү гүлгарыгчтар бичималарын сүлр-бөгс, талонко-барбакна мигчтар хонг сгын отгон 40-ыны тейбигчтар, уншч дур отгохчтор. Онон аа-дү сүл тахса длар.

Дэвчтэй хүрдүүх "Дундлам" баяхтай салхиныг-
тывалтайг хүрдэгчээр эдгээр салхиныг
илэ-тамнаг тивчдэгчээр, тивч салхиныг.

А. С. СЛЕПЦОВ.

ДМИТРИИ ПЕТРОВИЧ ПОСЕЛЬСКИЙ
ТӨРӨӨБҮТЭ 100 СЫЛЫН ТУОЛУУТУГАР



1935 сэл ахсынньы 1 күнтүр САССР ССК-тын Президиума, ЦК-ын прокуратура болупуостара дээн уураах ылынан прокурор тэрлиллэтин чачыллар ВКП/б/ обкомун бөрүтүн, САССР КСК Президиуму уураахтарынан 1935 сэл ахсынньы 25 күнтүтэн Дмитрий Петрович Элион оройунутар сэмэскай быһаас сана органнары тэрийэр байырдары ыллар комиссия, председателинан ылатыллар. Охчулорго Арассыыйа Улук хоту уонна Илэн туундара, хаайалар түрүт охчулукторо кэһэ сылдьар төбө, булт дьарыктаах норуоттара сэмэскай быһаас баарын суруй курдук талалар, биллэмэллэртэ. Отто кэлэи дьон үөрөхтөөрү, үөрүрү дьулаа сүлүбүдүн сэмэскай быһаастан араас биричиинэни үтүрүллэн, хоройтор сир оһоһуу туттара чуоллай. Ол да иһэ бүтүтү сэмэскай быһааһы утарыт савлаах-саадааһаах өрү түгүлүтүт пронацияллан эйиһэ

[illegible]

Ити бойкуот бирччиингизе үйз тухары бирге кебе сылдын олорбут, аймахтасып олохто-охтор Москвага өңгөндүлүбүз, китепте да ытылгакка эре бизи-геммөт Саха сирин устна Крас-ноярская кыраагы быыншыр административнай кыраныкыса буолбут, Кирбизей Саха сирин нахисынага буолбут, Дзанией Красноярский кыраныкыска халыкта утарсыа торууһун буолбут. Дмитрий Петрович үһүстээн быйбардары ытгыта-раары Кирбизей байэтинэн барыт устна көчкөт сөбүст бы-нбарларыны, председател та-лыларыны, съезд делегаттара тааһаадаарыны сүтүтүт.

Сөбхитэр бастаахь сүеэсээрэ нам айыа 3-7 күнүрүстэр 1938 быйлаахха үөрүүдөх быйлаа аһыллыбыт, 37 делегат мандатнай комиссиянан бигэргэммит. Сүеэс Ойгон оройуона тарыллалтат, быйлаах быйлаа сохтоһуугун, быйлаах сүөлталарын, түмүстөрүн, ички соруутары туруоран дакылааты Дмитрий Петрович оңорбут. Түмүсүз РИК пленума 21 күнүсүз таһыллыбыт, Ойгон бигүрүгүн рекомендациятынан

[illegible][illegible]

Дмитрий Петрович 1938
сый ахсынныглар үлээлтэн
босхолонго Дюкуускайга
төттүрү мээрмалар Оройуон
актива, ирбидизинэз итини
видеобилхитерэ. Ити репрессия
төөкөрдаах талыа этэ Адам
илиминин суруйбут автобио-
графияллар көнөрүү баар
үлээлтэн босхолонгоуттан
1939 сый баларан ийитэр дээр
уолуускаа сыдыалыл. Дингэ,
длордор сирдизигэр олорбут.
Н.Д.Сүрүмүскай *1939-1941-жылдары

сигнэстийн элэмжт, ону кэлин
улаанпүтэм кэинэ эрэгдэмми-
тийн туһунам ахтан аабара.

[illegible]

1944-1946-сүүдэргэ Обкомта
тай хайршилтайгаар салаа
тайн инструктора бийлхыг
"Хүсний Ялгууны" эмтэнэр
инкелавас тайлхыг дэ-
дүтүг Матхасхал юан тах-
сар. Ийнг арибын өр курдук
бүхбидэн көрүлгэ-тулукта, ол
түмүгүр — килинг — харахтан
салайн бийлгэ курдук үтүөрэн
барыгта.

Дмитрий Петрович 1950-1952-сүүлээр Чурагны прокуратуры тэргүүний зөвлөлтийн РК 2-ой крестарынан бэйблардан үлэлэр Олохонд 13 жил орхунгаараа баан угуравилхайтын 4 жил старийн кредитийн гасктерийн, 2 жил каскерын баан баринамтайхтык, үрдүк суо-бастанхтык үлэлэр сыйлан 1971 сийлахаа нам байгааг алуута. Ийн, сүүлцарга киң үрдүк таһарьяллах үлэтэ 2В Президиумун Бючуоттаах грамоталарын, "ВИЛенин 100 сылы" үлдэр үбүлүйүнэй мэ-тэлийн болон хамтар.

Көміш дөңгөз, үлгілестері-
сир суына тарт, убастаныл-
лаар. Қимн да бырылы-хоруу
курдук аштын индөөбоншун.
Ыраа суобастаар, кыра да
уфактук бугуар айылттан
борилдиги аналитическай
өбдүү, ыаракаттары уйор хор-
суу кайн караман эт башын
аилып-Доместик Петрушеч

А.Е. ФИЛИПОВ,
тылш ула ветерана, улсуу
Байыркылар тиндирини.

Дмитрий Петрович Илюс Малды-ахси нэхилэлгээр "Хаар Балаан" алааска олохтоох Петр Спиревич, Евдокия Федоровна Писельскийд дийлжүргэлтэригэр 1907 сыллаахха балаан ыйын 15 күнүтэр төрөөбүтэ. Бу ылы алта оруну улаатыннарбыта дьон-сэргэ оттурбута. Көкөлөрө кээнэр-кыаммат олохтоохторо.

Дмитрий Петрович Уһуэ Дьааныттан кэлэн 1944 сыллаахха ВКП/б/ обкомун тыа хаһаайныетыбатын салаалытар инструкторууын аламмыта, биниги дьыа көргэниэ дьыалызмата. Оччолорго илэм тырны таһаһы тигэр сыахха икстэн-иэнтэирэ. Билигини 3 оруну эбэм. Татьяна Михайловна көрөрө-иктэрэ, убайыбыт Николай Павлович эмээ баара, Рес-тубурустансерга үлэтиирэ. Дмит-рий Петрович икэбинээн холбо-счуттара, олоһо билиэ дьылууту-гар дурда-хааска буолар адыам-мыһыт. Чахчы амарах сүрөх-сүөх киһи үтүэтэ этэ. Дьон буол-лар дьыалыгытын быһааралыты-гар дүргэ махта, чаахыт.

1923 сыллаахха Дмитрий үүнэрэ берити тоһорон дьыаа Көкүлүл өскүөлүлүтүгар кили-лэстэр, салгыны куоракка сэттис кылааны бүтэттэрэллэр. 1928-1930 сыллара комсомол чыла-ах буолан, комсомольскай тэ-ригтэ секретарынан талыллан үлэтиибит. Дьыкуускайдаары комсомол окружному дьаһалынан Чурапчыга сир ре-форматын, политической-маас-сабай агитацияны тэрийтэрэ со-рудахтаны ыһыһыттар. Чурап-чыга РИК председателин Н.П.Соборукскай олорорго, ийи-

